

Jukić Andrija, pensioner Banja Luka  
daje izjavu za Djurić Miju.

Banja Luka 7. oktobra 1964. god.

I Z J A V A

Djurića Miju sam poznao od početka augusta 1933. godine, kada je došao iz Štafeta Željezničke Škole u Novi Sad. Djurić je radio u radionici Željezničke škole Željezničke Škole i prenješten je u lekcionicu Novi Sad, gdje je radio kao stolar.

Djurića Miju sam poznao kao aktivistu u radničkom pokretu. Neime tako mi ga je predstavio jedan moj drug koji ga je doveo kod mene kudu. Ja sam tada bio matinovedja na državnoj Željezničkoj u Nevenu Sadu. Između 1933. i 1934. godinu Djurić je donosio novi i još jednom druga komunističkim časopisima i literaturom. Ja sam ju čitao i davao dalje a poslije vraćao Djuriću. Pored togav Djurić je donosio pakete novih na ščuvanje i od mene ih odnosio ali ja neznam kuda.

U decembru 1934. god. me je Djurić tražio da se u nejek stvari održi jedan sastanak na kojem će mi dovesti učesnike. Taj sastanak se je održao 10. januara u nejek stvari na kojem je drug Blagoje Perović iznesio političke stanje u zemlji i staveve sa održane Žemaljske partiske konferencije. Učesnike tega sastanka je doveo u neju kudu Mijo Djurić. Bile nas je osam na sastanku. Poslije 20 ili 30 dana smo bili svi pohapšeni, koji smo bili na tom sastanku osim druga Blagoja Partvića čije je ime i za neke od nas tada bila tajna. Pohapšeni smo poslije prevale organizacije KP u Beogradu. U istražnom zatvoru nas neko licina je bila strahovite maćena. Jedan od tih mlađih i probijenih je bio i Djurić Mijo. To znam, jer sam ga vidio kako nije negao etničke cipale na nege koje su bile crne po tebanum i etekle od batina.

Dalje znam da je Djurić održavao aktivnu vezu sa Ing. Jovan Dugovićem i Dr. Miloradom Aranickim, od njih primo posmrtni materijal i doveo Dugovića <sup>Kod</sup> knes na sastanke prije već navedenog sastanka.

U istražnom zatvoru i na sudjenju Djurić je se vrlo dobro držao. U zatvoru sam saznao, a poslije je to i potvrđeno, da je Djurić vratio neke vrsti kurirske funkcije između Dugovića i druge Veselina Milešića, koji je tada bio u Beogradu. Na sudjenju na Državnom sudu za zaštitu države u Beogradu smo bili oslobođeni optužbe uslijed nedostatka dokaza. Djurić je bio etpušten sa Željeznicu još u taka istraže kao i ja. Bio je neko vrijeme bez posla. Koliko mi je poznato Djurić je i dalje bio aktivna u radničkom, a posebno je, koliko sam od njega čuo, kao i od druga Aranickog u 1938 i 1939 godini, bio u partiskoj čeliji sa drugom Aranickim u Nevenu Sadu. Ja sam u proljeće 1939. godine otišao na rad u Supriju/Srbija/ i zato neznam sve detalje

njegovega rada tih posljednih godina pred mat.

Znam da je 1940. godine otišao u Zenicu gde se je zapošlio u Željezari-Zenica. Ja sam sa svojom porodicom 1941. godine došao u Zenicu i tada mi je Djurić Mijo ustupio svoj stan a on otišao u dresagi.

U septembru 1943. godine je Djurić uhapšen od Njemačaca, pušten je iz zatvora na traženje radnika sa kojima je radio u radionici, a 1944. godine smo zajedno otišli u NOV-u. Djurić je ostao u IV. Krajiličkoj diviziji u sarajevskoj Šestici a ja sam otišao u Jajce gdje sam bio načinovodja na oslobođenoj teritoriji, krajem u Koljearici koja je bila pod komandom NOV-a.

Za sve ove stvari sam izjavio jasno i materijalno.

Jukić Andrija, pensioner  
Banja Luka, Nikole Tesle 15

*Jukić Andrija*